



# SKUPŠTINA CRNE GORE

# ISTORIJAT



SKUPŠTINA CRNE GORE  
Bulevar Svetog Petra Crnogranskog br. 10,  
81000 Podgorica,  
Telefon: +382 20 404 565; Fax: +382 20 404 518,  
e-mail: otvoreni.parlament@skupstina.me,  
[www.skupstina.me](http://www.skupstina.me)

## KLJUČNI DOGAĐAJI

### XVII vijek

#### Prva predstavnička tijela

Opštelnogorski zbor ili zborovi glavara, istorijski gledano predstavljali su tijela predstavničkog karaktera, odnosno vrstu opštenarodne skupštine. Smatra se da su opštelnogorski zborovi, po nekom nepisanom pravilu, od vremena vladike Danila (1697-1735) održavani jedanput godišnje u Petrovdinu. Prvi put zbor, kao institucija odlučivanja u Crnoj Gori, spominje se u ugovoru zetskih plemena sa Venecijom 1455. godine, kada je Stefan Crnojević sa svim „Zborom od Zete“ prihvatio mletačko pokroviteljstvo. U crnogorskom plemenskom društvu skupštine su bile važan faktor u rješavanju niza zajedničkih pitanja. Međutim, svojim odlukama nije moglo da ostvare čvrsto međuplemenjsko jedinstvo za neku značajniju akciju, niti da u institucionalnom smislu prerast u organ državnog, odnosno natplemenjskog karaktera.

### 1798.

#### Donešen Zakonik i formirani organi vlasti

Nakon što je Skupština glavara u Stanjevićima donijela Zakonik opšći crnogorski i brdski 1798. godine, Mitropolit Petar I Petrović, formirao je organe vlasti, među kojima i Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog. Praviteljstvo je predstavljalo prvu ustanovu sa elementima državnog organa. Vršilo je prevashodno sudsku, ali je ostvarivalo i druge oblike upravne vlasti. Otuda po svojim osnovnim obilježjima ono nije predstavljalo parlamentarno tijelo u klasičnom smislu, ali s obzirom da je birano na plemenskom principu i bilo sastavljenio od plemenskih glavara može mu se pripisati i takav karakter.

### 1831.

#### Ustanovljen Senat

U vrijeme vladavine Petra II Petrovića Njegoša (1830-1851), krajem 1831., u važnim državnim reformama, sprovedenim uz rusku pomoć, ustanovljen je Senat. U funkciji najvišeg zemaljskog organa, Senat je vršio sudsku i upravnu vlast, predstavljajući snažan sabor u izgradnjini državnog poretku. Ipak, vrhovna vlast bila je koncentrisana u rukama vladike, a kasnije knjaza. Nakon reforme iz 1837. Senat je imao 14 članova i bio "nosilac i vršilac triju najviših zvanja", tj. zakonodavne, izvršne i sudske. Reformama iz 1879. poslovi koje je tada obavljao Senat prenijeti su na tri novoustanovljena tijela: Državni savjet, Ministarstvo, Veliki sud. Državni savjet sačinjavali su ministri, mitropolit i druga visokolica koja je imenovana knjaz. Osim savjetodavne njegova glavna funkcija se nastojala u zakonodavnoj djelatnosti, tj. u izradi osnovnih zakona i pretresanju pojedinih zakonskih predloga koje su mu pojedini ministri podnosi, a koje je konačno donosio i proglašavao knjaz. U novom konceptu, Državni savjet je trebalo da bude zakonodavno tijelo i najviša državna vlast.

### Kraj XIX vijeka

#### Običajno pravo zamijenjeno pisanim zakonima

Krajem XIX i početkom XX vijeka razvijena je značajna zakonodavna aktivnost. Običajno pravo je zamijenjeno pisanim zakonima. Na inicijativu knjaza Danila (1851-1860), 1855. godine donijet je Zakonik Danila I, gospodara Crne Gore i Brda, kasnije poznat i kao "Danilov zakonik". Ovaj zakon, koji je imao 95 članova, označio je nastavak reformi u zemlji i dodatno učvršćio državnu vlast. Među donijetim zakonima posebno se ističe Opštinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru dr Valtazara Bogićića, koji je preveden na mnoge jezike i koji može poslužiti kao izvanredan primjer uspostavljenog sklada između tradicije i savremenosti.

### XVII vijek

#### Prva predstavnička tijela

Opštelnogorski zbor ili zborovi glavara, istorijski gledano predstavljali su tijela predstavničkog karaktera, odnosno vrstu opštenarodne skupštine. Smatra se da su opštelnogorski zborovi, po nekom nepisanom pravilu, od vremena vladike Danila (1697-1735) održavani jedanput godišnje u Petrovdinu. Prvi put zbor, kao institucija odlučivanja u Crnoj Gori, spominje se u ugovoru zetskih plemena sa Venecijom 1455. godine, kada je Stefan Crnojević sa svim „Zborom od Zete“ prihvatio mletačko pokroviteljstvo. U crnogorskom plemenskom društvu skupštine su bile važan faktor u rješavanju niza zajedničkih pitanja. Međutim, svojim odlukama nije moglo da ostvare čvrsto međuplemenjsko jedinstvo za neku značajniju akciju, niti da u institucionalnom smislu prerast u organ državnog, odnosno natplemenjskog karaktera.

### 1798.

#### Donešen Zakonik i formirani organi vlasti

Nakon što je Skupština glavara u Stanjevićima donijela Zakonik opšći crnogorski i brdski 1798. godine, Mitropolit Petar I Petrović, formirao je organe vlasti, među kojima i Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog. Praviteljstvo je predstavljalo prvu ustanovu sa elementima državnog organa. Vršilo je prevashodno sudsku, ali je ostvarivalo i druge oblike upravne vlasti. Otuda po svojim osnovnim obilježjima ono nije predstavljalo parlamentarno tijelo u klasičnom smislu, ali s obzirom da je birano na plemenskom principu i bilo sastavljenio od plemenskih glavara može mu se pripisati i takav karakter.

### 1831.

#### Ustanovljen Senat

U vrijeme vladavine Petra II Petrovića Njegoša (1830-1851), krajem 1831., u važnim državnim reformama, sprovedenim uz rusku pomoć, ustanovljen je Senat. U funkciji najvišeg zemaljskog organa, Senat je vršio sudsku i upravnu vlast, predstavljajući snažan sabor u izgradnjini državnog poretku. Ipak, vrhovna vlast bila je koncentrisana u rukama vladike, a kasnije knjaza. Nakon reforme iz 1837. Senat je imao 14 članova i bio "nosilac i vršilac triju najviših zvanja", tj. zakonodavne, izvršne i sudske. Reformama iz 1879. poslovi koje je tada obavljao Senat prenijeti su na tri novoustanovljena tijela: Državni savjet, Ministarstvo, Veliki sud. Državni savjet sačinjavali su ministri, mitropolit i druga visokolica koja je imenovana knjaz. Osim savjetodavne njegova glavna funkcija se nastojala u zakonodavnoj djelatnosti, tj. u izradi osnovnih zakona i pretresanju pojedinih zakonskih predloga koje su mu pojedini ministri podnosi, a koje je konačno donosio i proglašavao knjaz. U novom konceptu, Državni savjet je trebalo da bude zakonodavno tijelo i najviša državna vlast.

### XVII vijek

#### Prva predstavnička tijela

Opštelnogorski zbor ili zborovi glavara, istorijski gledano predstavljali su tijela predstavničkog karaktera, odnosno vrstu opštenarodne skupštine. Smatra se da su opštelnogorski zborovi, po nekom nepisanom pravilu, od vremena vladike Danila (1697-1735) održavani jedanput godišnje u Petrovdinu. Prvi put zbor, kao institucija odlučivanja u Crnoj Gori, spominje se u ugovoru zetskih plemena sa Venecijom 1455. godine, kada je Stefan Crnojević sa svim „Zborom od Zete“ prihvatio mletačko pokroviteljstvo. U crnogorskom plemenskom društvu skupštine su bile važan faktor u rješavanju niza zajedničkih pitanja. Međutim, svojim odlukama nije moglo da ostvare čvrsto međuplemenjsko jedinstvo za neku značajniju akciju, niti da u institucionalnom smislu prerast u organ državnog, odnosno natplemenjskog karaktera.

### 1798.

#### Donešen Zakonik i formirani organi vlasti

Nakon što je Skupština glavara u Stanjevićima donijela Zakonik opšći crnogorski i brdski 1798. godine, Mitropolit Petar I Petrović, formirao je organe vlasti, među kojima i Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog. Praviteljstvo je predstavljalo prvu ustanovu sa elementima državnog organa. Vršilo je prevashodno sudsku, ali je ostvarivalo i druge oblike upravne vlasti. Otuda po svojim osnovnim obilježjima ono nije predstavljalo parlamentarno tijelo u klasičnom smislu, ali s obzirom da je birano na plemenskom principu i bilo sastavljenio od plemenskih glavara može mu se pripisati i takav karakter.

### 1831.

#### Ustanovljen Senat

U vrijeme vladavine Petra II Petrovića Njegoša (1830-1851), krajem 1831., u važnim državnim reformama, sprovedenim uz rusku pomoć, ustanovljen je Senat. U funkciji najvišeg zemaljskog organa, Senat je vršio sudsku i upravnu vlast, predstavljajući snažan sabor u izgradnjini državnog poretku. Ipak, vrhovna vlast bila je koncentrisana u rukama vladike, a kasnije knjaza. Nakon reforme iz 1837. Senat je imao 14 članova i bio "nosilac i vršilac triju najviših zvanja", tj. zakonodavne, izvršne i sudske. Reformama iz 1879. poslovi koje je tada obavljao Senat prenijeti su na tri novoustanovljena tijela: Državni savjet, Ministarstvo, Veliki sud. Državni savjet sačinjavali su ministri, mitropolit i druga visokolica koja je imenovana knjaz. Osim savjetodavne njegova glavna funkcija se nastojala u zakonodavnoj djelatnosti, tj. u izradi osnovnih zakona i pretresanju pojedinih zakonskih predloga koje su mu pojedini ministri podnosi, a koje je konačno donosio i proglašavao knjaz. U novom konceptu, Državni savjet je trebalo da bude zakonodavno tijelo i najviša državna vlast.

### XVII vijek

#### Prva predstavnička tijela

Opštelnogorski zbor ili zborovi glavara, istorijski gledano predstavljali su tijela predstavničkog karaktera, odnosno vrstu opštenarodne skupštine. Smatra se da su opštelnogorski zborovi, po nekom nepisanom pravilu, od vremena vladike Danila (1697-1735) održavani jedanput godišnje u Petrovdinu. Prvi put zbor, kao institucija odlučivanja u Crnoj Gori, spominje se u ugovoru zetskih plemena sa Venecijom 1455. godine, kada je Stefan Crnojević sa svim „Zborom od Zete“ prihvatio mletačko pokroviteljstvo. U crnogorskom plemenskom društvu skupštine su bile važan faktor u rješavanju niza zajedničkih pitanja. Međutim, svojim odlukama nije moglo da ostvare čvrsto međuplemenjsko jedinstvo za neku značajniju akciju, niti da u institucionalnom smislu prerast u organ državnog, odnosno natplemenjskog karaktera.

### 1798.

#### Donešen Zakonik i formirani organi vlasti

Nakon što je Skupština glavara u Stanjevićima donijela Zakonik opšći crnogorski i brdski 1798. godine, Mitropolit Petar I Petrović, formirao je organe vlasti, među kojima i Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog. Praviteljstvo je predstavljalo prvu ustanovu sa elementima državnog organa. Vršilo je prevashodno sudsku, ali je ostvarivalo i druge oblike upravne vlasti. Otuda po svojim osnovnim obilježjima ono nije predstavljalo parlamentarno tijelo u klasičnom smislu, ali s obzirom da je birano na plemenskom principu i bilo sastavljenio od plemenskih glavara može mu se pripisati i takav karakter.

### 1831.

#### Ustanovljen Senat

U vrijeme vladavine Petra II Petrovića Njegoša (1830-1851), krajem 1831., u važnim državnim reformama, sprovedenim uz rusku pomoć, ustanovljen je Senat. U funkciji najvišeg zemaljskog organa, Senat je vršio sudsku i upravnu vlast, predstavljajući snažan sabor u izgradnjini državnog poretku. Ipak, vrhovna vlast bila je koncentrisana u rukama vladike, a kasnije knjaza. Nakon reforme iz 1837. Senat je imao 14 članova i bio "nosilac i vršilac triju najviših zvanja", tj. zakonodavne, izvršne i sudske. Reformama iz 1879. poslovi koje je tada obavljao Senat prenijeti su na tri novoustanovljena tijela: Državni savjet, Ministarstvo, Veliki sud. Državni savjet sačinjavali su ministri, mitropolit i druga visokolica koja je imenovana knjaz. Osim savjetodavne njegova glavna funkcija se nastojala u zakonodavnoj djelatnosti, tj. u izradi osnovnih zakona i pretresanju pojedinih zakonskih predloga koje su mu pojedini ministri podnosi, a koje je konačno donosio i proglašavao knjaz. U novom konceptu, Državni savjet je trebalo da bude zakonodavno tijelo i najviša državna vlast.

### XVII vijek

#### Prva predstavnička tijela

Opštelnogorski zbor ili zborovi glavara, istorijski gledano predstavljali su tijela predstavničkog karaktera, odnosno vrstu opštenarodne skupštine. Smatra se da su opštelnogorski zborovi, po nekom nepisanom pravilu, od vremena vladike Danila (1697-1735) održavani jedanput godišnje u Petrovdinu. Prvi put zbor, kao institucija odlučivanja u Crnoj Gori, spominje se u ugovoru zetskih plemena sa Venecijom 1455. godine, kada je Stefan Crnojević sa svim „Zborom od Zete“ prihvatio mletačko pokroviteljstvo. U crnogorskom plemenskom društvu skupštine su bile važan faktor u rješavanju niza zajedničkih pitanja. Međutim, svojim odlukama nije moglo da ostvare čvrsto međuplemenjsko jedinstvo za neku značajniju akciju, niti da u institucionalnom smislu prerast u organ državnog, odnosno natplemenjskog karaktera.

### 1798.

#### Donešen Zakonik i formirani organi vlasti

Nakon što je Skupština glavara u Stanjevićima donijela Zakonik opšći crnogorski i brdski 1798. godine, Mitropolit Petar I Petrović, formirao je organe vlasti, među kojima i Praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog. Praviteljstvo je predstavljalo prvu ustanovu sa elementima državnog organa. Vršilo je prevashodno sudsku, ali je ostvarivalo i druge oblike upravne vlasti. Otuda po svojim osnovnim obilježjima ono nije predstavljalo parlamentarno tijelo u klasičnom smislu, ali s obzirom da je birano na plemenskom principu i bilo sastavljenio od plemenskih glavara može mu se pripisati i takav karakter.

### 1831.

#### Ustanovljen Senat

U vrijeme vladavine Petra II Petrovića Njegoša (1830-1851), krajem 1831., u važnim državnim reformama, sprovedenim uz rusku pomoć, ustanovljen je Senat. U funkciji najvišeg zemaljskog organa, Senat je vršio sudsku i upravnu vlast, predstavljajući snažan sabor u izgradnjini državnog poretku. Ipak, vrhovna vlast bila je koncentrisana u rukama vladike, a kasnije knjaza. Nakon reforme iz 1837. Senat je imao 14 članova i bio "nosilac i vršilac triju najviših zvanja", tj. zakonodavne, izvršne i sudske. Reformama iz 1879. poslovi koje je tada obavljao Senat prenijeti su na tri novoustanovljena tijela: Državni savjet, Ministarstvo, Veliki sud. Državni savjet sačinjavali su ministri, mitropolit i druga visokolica koja je imenovana knjaz. Osim savjetodavne njegova glavna funkcija se nastojala u zakonodavnoj djelatnosti, tj. u izradi osnovnih zakona i pretresanju pojedinih zakonskih predloga koje su mu pojedini ministri podnosi, a koje je konačno donosio i proglašavao knjaz. U novom konceptu, Državni savjet je trebalo da bude zakonodavno tijelo i najviša državna vlast.

### XVII vijek

#### Prva predstavnička tijela

Opštelnogorski zbor ili zborovi glavara, istorijski gledano predstavljali su

## Knjaževina-Kraljevina Crna Gora



Šako Petrović  
1906-1907

Labud Gojnić  
1907-1908

Marko Đukanović  
1908-1909  
1909-1910

Milo Dožić  
1910-1911  
1914-1916

Jovan Plamenac  
1911-1913.

### 1945-1990



Niko Miljanić  
1944-1945

Petar Komnenić  
1946-1949

Đuro Čagorović  
1949-1950

Nikola Kovačević  
1950-1953

Blažo Jovanović  
1953-1962



Filip Bajković  
1962-1963

Andro Mugoša  
1963-1967

Veljko Milatović  
1963-1969

Vidoje Žarković  
1969-1974

Budislav Šoškić  
1974-1979



Radivoje Brajović  
1979-1982

Milutin Tanjević  
1982-1983

Omer Kurpejović  
1983-1984

Čedomir Đuranović  
1984-1985

Marko Matković  
1985-1986



Velisav Vuksanović  
1986-1989

Dragan Radonjić  
1989-1990

### 1990-2015



Risto Vukčević  
1990-1994

Svetozar Marović  
1994-2001

Vesna Perović  
2001-2002

Filip Vučanović  
2002-2003

Ranko Krivokapić  
2003-

## NEKAD I DANAS

### Poslanici

#### Nekad

Zakon o izborima narodnijeh poslanika, Cetinje 1907, član 9.

„Za narodnog poslanika može biti izabran samo onaj crnogorski državljanin:

- 1) koji ima na dan izbora punih 30 godina,
- 2) koji stalno živi u Crnoj Gori, izuzimajući one koji se bave na strani po državnom poslu,
- 3) koji uživa sva građanska prava,
- 4) koji plaća državi najmanje 15 kruna godišnje poreze i daci, ili zajedno daci i poreze (čl. 53 Ustava).“

#### Danas

U skladu sa Ustavom Crne Gore, koji je usvojila Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore 19. oktobra 2007. godine vlast je uređena po načelu podjele vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Vlast je ograničena Ustavom i zakonom. Odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Skupština, donosi Ustav, zakone i druge propise i opšte akte, proglašava ratno i vanredno stanje; donosi budžet i završni račun budžeta i vrši druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

#### Član 10

Biračko pravo, u smislu ovog zakona, obuhvata prava građana: da biraju i da budu birani; da kandiduju i da budu kandidovani; da odlučuju o predloženim kandidatima i izbornim listama; da kandidatima javno postavljaju pitanja; da budu pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informisani o programima i aktivnostima podnositelaca izbornih lista i o kandidatima sa tih lista, kao i da raspolažu drugim pravima koja su predviđena ovim zakonom.

#### Član 11

Pravo da bira i da bude biran za poslanika ima građanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života, koji je poslovno sposoban i koji ima prebivalište na teritoriji Crne Gore najmanje 2 godine prije dana održavanja izbora.“

“Niko ne smije svoj glas prodavati, ili na drugoga prenositi, već mora lično glasati”.

Naredba predsednika Državnog savjeta i ministra unutrašnjih djela o izborima narednih poslanika, 19. oktobar (1. novembar 1905.)

### Zakletva poslanika:

“Ja (N. N.) zaklinjem se jednjem Bogom da će Knjazu Gospodaru vjeran biti, da će Ustav vjerno čuvati i da će pri mom radu u Narodnoj Skupštini jedino imati pred očima opšte dobro Knjaza Gospodara i Otadžbine. Kako ovo ispunio, onako mi Bog i ovoga i onoga svijeta pomogaо”.

Član 63. Ustava

### Ovlašćenja

### Red na sjednici

#### Nekad

Skupština je zajedno sa Knjazom, odnosno Kraljem, vršila zakonodavnu vlast. Nijedan zakon nije mogao bez njene saglasnosti biti izdat, ukinut ili izmijenjen. Nije se mogao ustavoviti ili izmijeniti porez, zadužiti u inostranstvu niti usvojiti budžet. Imala je pravo da sprovodi istrage koje su se ticali administrativnih pitanja. Vlada nije zavisila od Skupštine, nego od Knjaza.

U doba socijalizma Skupština je formalno bila najznačajniji državni organ, ali su u stvarnosti najvažnije odluke donošene u jugoslovenskom i crnogorskom vrhu Komunističke partije.

#### Danas

U skladu sa Ustavom Crne Gore, koji je usvojila Ustavotvorna skupština Republike Crne Gore 19. oktobra 2007. godine vlast je uređena po načelu podjele vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Vlast je ograničena Ustavom i zakonom. Odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Skupština, donosi Ustav, zakone i druge propise i opšte akte, proglašava ratno i vanredno stanje; donosi budžet i završni račun budžeta i vrši druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom.

### Bilježenje i glasanje

#### Nekad

Zvanično bilježenje je počelo sa prvom sjednicom crnogorske Narodne Skupštine 1906. Zapisnici sa sjednica su objavljivani list „Glas Crnogorac“. Pored njega, od 1908. objavljivane su i stenografske bilješke (1908. za 1906. i tako redom).

U prvoj Skupštini se glasalo ustajanjem i sjedanjem. Ustajali su oni koji su bili protiv. Glasalo se i „glasno poimenice“ kada se izjašnjavalо o cijelokupnom zakonu i budžetu i kada je glasanje sjedanjem i ustajanjem davao sumnju rezultat. Upadanje u riječ, kao i svaka druga manifestacija koja je sprječavala slobodu govora, se zabranjivala. Nije se smjelo ići naoružan u Skupštinu, osim određene vojne ličnosti.

#### Danas

Na zasijedanju Prve Skupštine 1906. za privremenog predsednika izabran je najstariji poslanik po godinama, serdar Savo Plamenac, a za privremene sekretare Dušan Gregović i Mihailo Ivanović. Poslanici su podijeljeni u 5 sekcija, a iz svake je izabran po jedan poslanik u Odbor za ovjeravanje poslaničkih punomoća.

Poslanici su u Skupštini podijeljeni u tri odsjeka, koji su imali predsednike i sekretare. Odsjeci su birali dva ili više članova u odbor koji je trebalo da proučava određeni zakon i da o njemu podnese izvještaj Skupštini. Predsednik i potpredsednici skupštine nisu mogli biti birani u odboru.

#### Danas

I danas se iz razloga racionalnosti, formiraju manje radne grupe, nazvane odbore za razmatranje predloga akata, predlaganje akata, parlamentarnu kontrolu i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine. Oboji se obrazuju kao stalni i privremeni, svaki ima predsednika, zamjenika predsednika i određen broj članova. Sastav odbora, uključujući predsednika i zamjenika predsednika odbora, po pravilu, odgovara stranačkoj zastupljenosti poslanika u Skupštini. Odbor ima sekretara, koji pomaže predsedniku odbora u izvršavanju poslova odbora.

### SKUPŠTINA U...

### Zetskom domu na Cetinju

Zgrada Zetskog doma nije planski građena za parlament. Sagrađena je u periodu od 1884. do 1888. kao „velika zgrada u kojoj će biti smješteno pozorište, muzej i čitaonica“. Svi radovi na njoj završeni su 1896. godine. Projektovao ga je, u neoklasičističkom stilu, Josip Slade. Radove su izvodili majstori iz Boke Kotorske, a njima je rukovodio Jozo Terzović iz Dalmacije.

U Zetskom domu je zasijedao crnogorski parlament do 1910. godine.

### Vladinom domu na Cetinju

Vladin dom na Cetinju je konstruisao, sva je prilika, italijanski arhitekt Ćeare Augusto Koradini. Nadzorne radove vodio je Marko Đukanović, predsjednik Državnog savjeta. Kamen temeljac je postavljen 7. juna 1909., a svečano je otvoren 15. avgusta 1910. Prilikom proglašenja Crne Gore za Kraljevinu. Namjenski je projektovan „za knjaževsku vladu i ostala nadležta na Cetinju“. U vrijeme kada je sagrađena, bila je najveći objekat i prvo zdanje rađeno od armiranog betona u Crnoj Gori. Radili su je, u neobaroknom stilu, strani majstori. Na pročelju fasade je veliki časovnik, a pored njega su figure muškarca (Dan) i žene (Noć), po uzoru na Mikelangelovu grobnicu Medičijevih u Firenci. Ispod časovnika su figure boginja Flore i Minerve. U zgradi je u decembru 1915. održano posljednje zasijedanje parlamenta Kraljevine Crne Gore.

### Zgradi Zetske banovine na Cetinju

Ovu građevinu projektovao je ruski arhitekt Nikola Krasnov 1932. godine.

IV zasijedanje CASNO-a održano je na Cetinju 15-17. aprila 1945. u zgradi Zetske banovine.

Prvu sjednicu redovnog zasijedanja se i danas održava na Cetinju, u renoviranoj plenarnoj sali u zgradi Zetske banovine.

### Hotelu Crna Gora u Podgorici

U jednoj od dvorana hotela Crna Gora, koja je uređena i adaptirana za potrebe Narodne skupštine, 15. decembra 1953. je održana prva sjednica Republičkog vijeća novozabranе Narodne skupštine.

### Zgradi Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore u Podgorici

Zgradu Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore projektovao je arhitekt Ivan Zdravković. Radovi na njoj su završeni 1954. godine. Radena je pod uticajem arhitekture socijalističkog realizma. Skupština i danas zasijeda u ovoj zgradi.

